

NINJA

Double Stack

**FRITEZA NA VRUĆ
VAZDUH SA 2 FIOKE**

Kapacitet 7.6L

SL300EU

UPUTSTVO



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 220-240V~, 50-60Hz

Snaga: 2470W

VAŽNE BEZBJEDNOSNE SMJERNICE

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU

Pročitajte sva uputstva prije korišćenja vaše Ninja Double Stack 2-Fioke Friteze na Vazduh.

Prilikom korišćenja električnog aparata, uvijek treba pratiti osnovne bezbjednosne mjere, uključujući sljedeće:

⚠ UPOZORENJE

- 1 Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su dobile uputstva o bezbjednoj upotrebi uređaja i razumeju moguće rizike.
- 2 Držite uređaj i njegov kabl van domašaja djece. **NE** dozvolite djeci da koriste uređaj. Potreban je blizak nadzor kada se uređaj koristi u blizini djece.
- 3 Djeca ne bi trebala da se igraju sa uređajem.
- 4 **NE** stavljajte niti čuvajte ništa na vrhu uređaja dok se koristi.
- 5 Da biste spriječili požar, **NE** stavljajte uređaj na ili blizu plinskog ili električnog šporeta, ili u zagrijanu peć.
- 6 **NIKADA** ne koristite električnu utičnicu ispod radne površine.
- 7 **NIKADA** ne povežite ovaj uređaj sa spoljnim tajmerom ili odvojenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- 8 **NE** koristite produžni kabl. Kratak napojni kabl se koristi kako bi se smanjio rizik od toga da djeca mlađa od 8 godina dohvate kabl ili se zapletu, kao i da se smanji rizik od saplitanja o duži kabl.
- 9 Da biste se zaštitili od električnog udara, **NE** potapajte kabl, utičnice ili kućište glavnog uređaja u vodu ili drugu tečnost. Kuvajte samo u fioci koja je predviđena za to.
- 10 Redovno provjeravajte uređaj i napojni kabl. **NE** koristite uređaj ako je oštećen napojni kabl ili utičnica. Ako uređaj ne radi ispravno ili je na bilo koji način oštećen, odmah prekinite upotrebu i pozovite službu za korisnike.
- 11 **UVIJEK** se uvjerite da je uređaj pravilno sastavljen prije upotrebe.
- 12 Kada koristite ovaj uređaj, obezbjedite najmanje 15 cm prostora iznad i sa svih strana za adekvatnu cirkulaciju vazduha.
- 13 **NE** pokrivajte ventil za usisavanje vazduha ili ventil za izlaz vazduha dok uređaj radi. To će spriječiti ravnomjerno kuhanje i može oštetiti uređaj ili uzrokovati pregrijavanje.
- 14 Prije nego što stavite uklonjivu fioku u glavni uređaj, uvjerite se da su fioka i uređaj čisti i suvi brisanjem mekim krpom.
- 15 Ovaj uređaj je samo za kućnu upotrebu. **NE** koristite ovaj uređaj za bilo šta osim za predviđenu upotrebu. **NE** koristite u pokretnim vozilima ili čamcima. **NE** koristite napolju. Nepravilna upotreba može izazvati povrede.
- 16 Namenjeno je samo za korišćenje na radnoj površini. Uvjerite se da je površina ravna, čista i suva. **NE** pomjerajte uređaj kada se koristi.
- 17 **NE** postavljajte uređaj blizu ivice radne površine tokom rada.
- 18 **NE** koristite dodatke koji nisu preporučeni ili prodavani od strane SharkNinja. **NE** stavljajte dodatke u mikrotalasnu pećnicu, toster, konvekcijsku pećnicu ili konvencionalnu pećnicu ili na keramičku ploču, električni grijač, plinski šporet ili roštilj na otvorenom. Korišćenje dodataka koji nisu preporučeni od strane SharkNinja može izazvati požar, električni udar ili povrede.
- 19 **UVIJEK** se uvjerite da su fioke pravilno zatvorene prije nego što počnete sa radom.
- 20 **NE** koristite uređaj bez instaliranih uklonjivih fioka.
- 21 **NE** koristite ovaj uređaj za prženje u dubokom ulju.
- 22 Spriječite kontakt hrane sa grejnim elementima. **NE** prepunjavate kada kuhate. Prepunjavanje može izazvati povrede ili oštetiti uređaj.

- 23** Napon utičnica može varirati, što utiče na performanse vašeg proizvoda. Da biste spriječili moguće bolesti, koristite termometar da provjerite da li je vaša hrana kuvana na preporučenim temperaturama.
- 24** Ako uređaj emituje crni dim, odmah isključite iz struje. Sačekajte da dim prestane prije nego što uklonite bilo kakve dodatke za kuhanje.
- 25** **NE** dodirujte vruće površine. Površine uređaja su vruće tokom i nakon rada. Da biste spriječili opekotine ili povrede, **UVIJEK** koristite zaštitne podloge ili izolovane rukavice i koristite dostupne ručke.
- 26** Ekstremni oprez mora se primjenjivati kada uređaj sadrži vruću hranu. Nepravilna upotreba može rezultirati povredama.
- 27** Prolivena hrana može izazvati ozbiljne opekotine. Držite uređaj i kabl dalje od djece. **NE** dozvolite da kabl vise preko ivica stolova ili radnih površina ili dodiruje vruće površine.
- 28** Fioke, rešetke i pladnjevi postaju izuzetno vrući tokom kuhanja. Izbjegavajte fizički kontakt dok uklanjate fioke, rešetke i pladnjeve iz uređaja. **UVIJEK** postavite fioke, rešetke i pladnjeve na otpornu površinu na toplotu nakon uklanjanja. **NE** dodirujte dodatke tokom ili odmah nakon kuhanja.
- 29** **NE** stavljajte bilo koji od sledećih materijala u uređaj: papir, karton, plastiku, vreće za pečenje i slične materijale. Mogu izazvati požar.
- 30** Ekstremni oprez treba primjeniti prilikom korišćenja kontejnera napravljenih od bilo kojih materijala osim metala ili stakla.
- 31** Čišćenje i održavanje ne bi trebali vršiti djeca.
- 32** Da biste isključili, isključite bilo koju kontrolu na OFF, a zatim izvadite iz utičnice kada se ne koristi i prije čišćenja. Dozvolite da se ohladi prije čišćenja, rasklapanja, stavljanja ili skidanja djelova i skladištenja.
- 33** **NE** čistite metalnim žičanim sunderima. Djelovi mogu otpasti sa sundera i dodirnuti električne djelove, stvarajući rizik od električnog udara.
- 34** Molimo vas da se pozivate na odeljak Čišćenje i održavanje za redovno održavanje uređaja.



Označava potrebu da se pročitaju i pregledaju uputstva kako bi se razumjele operacije i upotreba proizvoda.



Označava prisustvo opasnosti koja može izazvati lične povrede, smrt ili značajnu štetu na imovini ako se upozorenje uz ovu oznaku ignoriše.



Pazite da izbjegnute kontakt sa vrućim površinama. Uvijek koristite zaštitu za ruke kako biste izbjegli opekotine.




Samo za unutrašnju i kućnu upotrebu.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO


DIJELOVI

Glavna jedinica




Ventil za izlaz vazduha


Kontrolna tabla



Ne ljepljivi tanjiri za pečenje (jedna za svaku fioku)



Ne ljepljive fioke
(Jedna za svaku zonu)



Naslagane police za obroke
(Jedan za svaku fioku)

UPOZNAVANJE SA VAŠIM AIR FRYEROM

FUNKCIONALNI DUGMIĆI

AIR FRY: Koristite ovu funkciju da hrani pružite hrskavost uz malo ili nimalo ulja.

MAX CRISP: Najbolje za pripremu manjih količina zamrznute hrane poput pomfrita i pilećih nuggetsa, koji zahtijevaju visoku temperaturu.

BAKE: Pripremite ukusne pečene poslastice i deserte.

ROAST: Koristite uređaj kao rernu za sočna mesa i druge namirnice.


REHEAT: Oživeće ostatke blagim zagrijavanjem, a rezultat će biti hrskav.

DEHYDRATE: Dehidrirajte mesa, voće i povrće za zdrave grickalice.

Dugme za napajanje: Dugme uključuje uređaj, a također ga isključuje i zaustavlja sve funkcije kuhanja.

RADNI DUGMIĆI

- 1 Kontrolni izlaz za gornju zonu (Zona 1).
- 2 Kontrolni izlaz za donju zonu (Zona 2).



Kada postavljate vrijeme, digitalni ekran prikazuje HH:MM

TEMP dugme: Pritisnite TEMP dugme, zatim okrenite dugme za podešavanje temperature prije ili tokom kuhanja.

TIME dugme: Pritisnite TIME dugme, zatim okrenite dugme za podešavanje vremena kuhanja u bilo kojoj funkciji prije ili tokom ciklusa kuhanja

DOUBLE STACK PRO:

Kuhajte 4 vrste hrane odjednom u 2 nezavisne fioke za ravnomjerno hrskave obroke i grickalice.

SYNC dugme: Automatski usklađuje vremena kuhanja kako bi se osiguralo da obje zone završe u isto vrijeme, čak i ako imaju različita vremena kuhanja.

MATCH dugme: Automatski usklađuje postavke zone 2 s onima u zoni 1 za kuhanje veće količine iste hrane ili za pripremu različitih namirnica koristeći istu funkciju, temperaturu i vrijeme.

START/STOP dugme:

Okrećite dugme s jedne na drugu stranu kako biste odabrali željenu funkciju. Počnite kuhanje pritiskom na START/STOP dugme.

HOLD MODE: Prikazivat će se „Hold“ dok je uređaj u SYNC režimu. Jedna zona će kuhati, dok će druga zona čekati dok se vremena ne usklade.


STANDBY MODE: Nakon 10 minuta bez interakcije s kontrolnom pločom, uređaj će preći u stanje pripravnosti.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- 1 Uklonite i odbacite sve materijale za pakovanje, promotivne nalepnice i trake sa uređaja.
- 2 Uklonite sve dodatke iz pakovanja i pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Obratite posebnu pažnju na uputstva za rad, upozorenja i važne mjere opreza kako biste izbjegli povrede ili oštećenje imovine.
- 3 Operite fioke, složene stalke za obroke i rešetke za hrskavost u toploj sapunici, a zatim ih dobro isperite i osušite. Fioke, složeni stalci za obroke i rešetke za hrskavost su JEDINI dijelovi koji su sigurni za pranje u mašini. Međutim, da biste produžili vek trajanja dodatka, preporučujemo ručno pranje. NIKADA ne perite glavni uređaj u mašini.
- 4 Kada koristite ovaj aparat, obezbjedite najmanje 15 cm prostora sa svih strana za adekvatnu cirkulaciju vazduha.

KUHANJE U VAŠOJ FRITEZI

BRZA START UPUTSTVA ZA RECEPT I ŠEME KUHANJA



KUHANJE SA DOUBLE STACK PRO

Double Stack Pro vam omogućava da kuhate 4 hrane odjednom u 2 nezavisne fiok. Možete kuvati u obe zone ili samo u jednoj.

Za detaljna uputstva o korišćenju funkcija SYNC ili MATCH, pogledajte uputstvo u nastavku

Kada koristite ove funkcije, pritisnite DOUBLE STACK PRO pre nego što pritisnete SYNC ili MATCH.

Kada kuhate u jednoj zoni, pritisnite DOUBLE STACK PRO pre nego što pritisnete START/STOP.

Za detaljna uputstva o korišćenju svake funkcije, pogledajte naredne strane.

ZAVRŠAVANJE VREMENA KUHANJA U JEDNOJ ZONI (DOK KORISTITE OBJE ZONE)

- 1 Odaberite zonu koju želite da zaustavite.
- 2 Pritisnite START/STOP da biste završili kuhanje.
- 3 Kada je kuhanje završeno, uređaj će zvučati, a na ekranu će se pojaviti "COOL" na 60 sekundi.

PAUZIRANJE Kuhanja

Kuhanje će se automatski pauzirati kada se ukloni fioka. Ponovo vratite fioku da biste nastavili kuhanje.

KADA KORISTITE MOD SYNC ili MATCH

Ako otvorite fioku, druga fioka će automatski pauzirati kako bi kuhanje završilo u isto vrijeme. Ponovo zatvorite fioku da biste nastavili kuhanje u obje zone.

KUHANJE SA DUALZONE TEHNOLOGIJOM

DualZone tehnologija koristi dvije zone kuhanja za povećanje svestranosti. Sync funkcija osigurava da, bez obzira na različite postavke kuhanja, obje zone završe spremne za poslužnje u isto vrijeme.

Za detaljna uputstva o korišćenju svake funkcije, pogledajte naredne strane.

SYNC

Da biste završili kuhanje u isto vrijeme kada namirnice imaju različita vremena kuhanja, temperature ili čak funkcije:

- 1 Stavite sastojke u fioke, a zatim umetnite fioke u uređaj.
- 2 Izaberite Zonu 1. Izaberite željenu funkciju kuhanja. Pritisnite dugme TEMP, a zatim koristite strelice da postavite temperaturu. Pritisnite dugme TIME, a zatim koristite strelice da postavite vrijeme.
- 3 Izaberite Zonu 2. Izaberite željenu funkciju kuhanja. Pritisnite dugme TEMP, a zatim koristite strelice da postavite temperaturu. Pritisnite dugme TIME, a zatim koristite strelice da postavite vrijeme.

NAPOMENA: Možete izabrati različitu funkciju za zonu 2.

- 4 Pritisnite SYNC, a zatim pritisnite START/STOP da započnete kuhanje u zoni sa najdužim vremenom. Druga zona će prikazivati "Hold". Uređaj će pisnuti i aktivirati drugu zonu kada obje zone imaju preostalo isto vrijeme.

NAPOMENA: Ako odlučite da je hrana u jednoj od zona gotova prije nego što vrijeme kuhanja istekne, možete da pritisnete STOP A ZONE. Izaberite tu zonu, a zatim pritisnite START/STOP. Pogledajte narednu stranu za dalja uputstva.

- 5 Kada se kuhanje završi, uređaj će pisnuti i "COOL" će se pojaviti na displeju na 60 sekundi.
- 6 Uklonite sastojke tako što ćete ih isprazniti ili koristiti silikonske hvataljke/ alatke.

MATCH

Da biste skuvali veću količinu iste hrane ili skuvali različitu hranu koristeći istu funkciju, temperaturu i vrijeme:

- 1 Stavite sastojke u fioke, a zatim umetnite fioke u uređaj.
- 2 Izaberite Zona 1. Izaberite željenu funkciju kuhanja. Pritisnite dugme TEMP, a zatim koristite strelice da postavite temperaturu. Pritisnite dugme TIME, a zatim koristite strelice da postavite vrijeme.
- 3 Pritisnite dugme MATCH da kopirate podešavanja zone 1 na zonu 2. Zatim pritisnite START/STOP da započnete kuhanje u obje zone.
- 4 Kada se kuhanje završi, uređaj će pisnuti i "COOL" će se pojaviti na displeju na 60 sekundi.
- 5 Uklonite sastojke tako što ćete ih isprazniti ili koristiti silikonske hvataljke/ alatke.


Za pokretanje obje zone u isto vrijeme, ali završavanje u različitim vremenima:

- 1 Izaberite zonu 1, a zatim izaberite željenu funkciju koristeći strelice. Pritisnite dugme TEMP, a zatim koristite strelice da postavite temperaturu.
- 2 Pritisnite dugme TIME, a zatim koristite strelice da postavite vrijeme.
- 3 Izaberite zonu 2 i ponovite korake 1 i 2.
- 4 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje u obje zone.

NAPOMENA: Ako odlučite da je hrana u jednoj od zona gotova prije nego što vrijeme kuhanja istekne, možete STOP A ZONE. Izaberite tu zonu, a zatim pritisnite START/STOP. Pogledajte uputstvo u nastavku.

- 5 Kada se kuhanje završi, uređaj će pisnuti i "COOL" će se pojaviti na displeju na 60 sekundi.
- 6 Uklonite sastojke tako što ćete ih isprazniti ili koristiti silikonske hvataljke/ alatke.

KUHANJE U VAŠOJ FRITEZI - NASTAVAK




Kuhanje U JEDNOJ ZONI

Da biste uključili uređaj, priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim pritisnite dugme za napajanje .

Air Fry (Prženje na vazduhu)

NAPOMENA: Temperatura je unaprijed podešena na 200°C.

- 1 Postavite rešetku u fioku, a zatim stavite sastojke u fioku i stavite fioku u uređaj.



- 2 Izaberite Zona 1 ili Zona 2. Izaberite AIR FRY koristeći strelice.
- 3 Pritisnite TEMP i koristite strelice da postavite željenu temperaturu.
- 4 Pritisnite TIME i koristite strelice da postavite vrijeme u intervalu od 1 minuta do 1 sata. Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.


NAPOMENA: Tokom kuhanja možete ukloniti fioku i protresti ili okrenuti sastojke radi ravnomjernije hrskavosti.

- 5 Kada se kuhanje završi, uređaj će pisnuti i "COOL" će se pojaviti na displeju na 60 sekundi.
- 6 Uklonite sastojke tako što ćete ih isprazniti ili koristiti silikonske hvataljke/alatke.

Max Crisp

NAPOMENA: Nema podešavanja temperature prilikom korišćenja Max Crisp funkcije. Temperatura je unaprijed podešena na 240°C.

- 1 Postavite rešetku u fioku, a zatim stavite sastojke u fioku i stavite fioku u uređaj.




- 2 Izaberite Zona 1 ili Zona 2. Izaberite MAX CRISP koristeći strelice.
- 3 Pritisnite TIME i koristite strelice da postavite vrijeme u intervalima od 1 minuta do 30 minuta. Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.
- 4 Kada se kuhanje završi, uređaj će pisnuti i "COOL" će se pojaviti na displeju na 60 sekundi.
- 5 Uklonite sastojke tako što ćete ih isprazniti ili koristiti silikonske hvataljke/alatke.

Pečenje (Bake)

NAPOMENA: Temperatura je unaprijed podešena na 160°C.

- 1 Postavite rešetku u fioku (opciono), a zatim stavite sastojke u fioku i stavite fioku u uređaj.




- 2 Izaberite Zona 1 ili Zona 2. Izaberite BAKE koristeći strelice.

NAPOMENA: Da biste prilagodili recepte iz tradicionalne rerne, smanjite temperaturu za 10°C.

- 3 Pritisnite TEMP i koristite strelice da postavite željenu temperaturu.
- 4 Pritisnite TIME i koristite strelice da postavite vrijeme u incrementima od 1 minuta do 1 sat i u intervalima od 5 minuta od 1 do 4 sata. Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.
- 5 Kada se kuhanje završi, uređaj će pisnuti i "COOL" će se pojaviti na displeju na 60 sekundi.
- 6 Uklonite sastojke tako što ćete ih isprazniti ili koristiti silikonske hvataljke/alatke.


KUHANJE U VAŠOJ FRITEZI - NASTAVAK



PEČENJE (ROAST)

NAPOMENA: Temperatura je unaprijed podešena na 190°C.

- 1 Postavite rešetku u fioku (opciono), a zatim stavite sastojke u fioku i stavite fioku u uređaj.




- 2 Izaberite Zona 1 ili Zona 2. Izaberite ROAST koristeći strelice.
- 3 Pritisnite TEMP i koristite strelice da postavite željenu temperaturu.
- 4 Pritisnite TIME i koristite strelice da postavite vrijeme u intervalima od 1 minuta do 1 sat i u intervalima od 5 minuta od 1 do 4 sata. Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.
- 5 Kada se kuhanje završi, uređaj će pisnuti i "COOL" će se pojaviti na displeju na 60 sekundi.
- 6 Uklonite sastojke tako što ćete ih isprazniti ili koristiti silikonske hvataljke/alatke.

Zagrijavanje (Reheat)

NAPOMENA: Temperatura je unaprijed podešena na 170°C.

- 1 Postavite rešetku u fioku (opciono), a zatim stavite sastojke u fioku i stavite fioku u uređaj.



- 2 Izaberite Zona 1 ili Zona 2. Izaberite REHEAT koristeći strelice.
- 3 Pritisnite TEMP i koristite strelice da postavite željenu temperaturu.
- 4 Pritisnite TIME i koristite strelice da postavite vrijeme u intervalima od 1 minuta do 1 sat. Pritisnite START/STOP da započnete zagrijavanje.
- 5 Kada se kuhanje završi, uređaj će pisnuti i "COOL" će se pojaviti na displeju na 60 sekundi.
- 6 Uklonite sastojke tako što ćete ih isprazniti ili koristiti silikonske hvataljke/alatke.

Dehidracija (Dehydrate)

NAPOMENA: Temperatura je unaprijed podešena na 60°C.

- 1 Stavite jedan sloj sastojaka u fioku. Zatim postavite rešetku u fioku preko sastojaka i stavite još jedan sloj sastojaka na rešetku.
- 2 Izaberite Zona 1 ili Zona 2. Izaberite DEHYDRATE koristeći strelice. Podrazumijevana temperatura će se pojaviti na displeju. Pritisnite TEMP i koristite strelice da postavite željenu temperaturu.
- 3 Pritisnite TIME i koristite strelice da postavite vrijeme u intervalima od 15 minuta od 1 do 12 sati. Pritisnite START/STOP da započnete dehidraciju.
- 4 Kada se kuhanje završi, uređaj će pisnuti i "COOL" će se pojaviti na displeju na 60 sekundi.
- 5 Uklonite sastojke tako što ćete ih isprazniti ili koristiti silikonske hvataljke/alatke.

NAPOMENA: : Ako tokom kuhanja, kada koristite SYNC, fioka bude uklonjena duže od 2 minuta, program će biti otkazan. Moraćete ponovo da programirate svaku zonu da biste nastavili kuhanje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Uređaj treba temeljno očistiti nakon svake upotrebe. Isključite uređaj iz utičnice i sačekajte da se uređaj potpuno ohladi prije čišćenja.

Dio/Dodatak	Metoda čišćenja	Da li je pogodna za pranje u mašini?
Glavna jedinica	Da biste očistili glavnu jedinicu i kontrolnu tablu, obrišite ih vlažnom krpom. NAPOMENA: NIKADA ne uranjajte glavnu jedinicu u vodu ili neku drugu tečnost. NIKADA ne perite glavnu jedinicu ili fioku u mašini za pranje sudova.	Ne
Fioke, rešetke i složeni stalci	Ovi dijelovi se mogu prati u mašini za pranje sudova ili ručno. Ako se peru ručno, ostavite sve dijelove da se osuše na vazduhu ili obrišite krpom nakon upotrebe. Da biste produžili životni vijek dodataka, preporučujemo pranje ručno.	Da

Ako se na fiokama, rešetkama i složenim stalcima zadrži ostatak hrane, stavite ih u sudoperu punu tople, sapunaste vode i ostavite da se natapaju.

KORISNI SAVJETI

- Da biste prilagodili recepte iz svoje tradicionalne rerne, smanjite temperaturu za 10°C. Redovno provjeravajte hranu kako biste izbjegli prekućavanje.
- Za najbolje rezultate, kada koristite Double Stack Pro, uvijek stavite povrće/skrob u donju polovinu fioke na rešetki, a proteine u gornju polovinu koristeći složene stalke za obrok.
- Da biste postigli dosledno pečenje, uvjerite se da su sastojci raspoređeni u ravnomjernom sloju bez preklapanja. Ako se sastojci preklapaju, obavezno ih protresite u redovnim intervalima tokom podešenog vremena kuhanja.
- Temperatura kuhanja i vrijeme mogu se prilagoditi u bilo kojem trenutku tokom kuhanja. Jednostavno izaberite zonu koju želite da prilagodite, pritisnite TEMP i koristite strelice da postavite željenu temperaturu ili pritisnite TIME i koristite strelice da postavite vrijeme.
- Povremeno, ventilator iz friteze na vrući vazduh može pomjerati laganu hranu. Da biste to spriječili, učvrstite hranu (kao što je gornji komad hljeba na sendviču) sa čačalicama.
- Rešetke i složeni stalci za obrok podižu sastojke u fiokama kako bi vazduh mogao da cirkuliše ispod i oko sastojaka radi ravnomernih i hrskavih rezultata.
- Nakon odabira funkcije kuhanja, možete pritisnuti STOP/START da odmah započnete kuhanje. Uređaj će raditi na podrazumevanoj temperaturi i vremenu.
- Za najbolje rezultate sa svježim povrćem i krompirom, koristite najmanje 1 kašiku ulja. Dodajte više ulja po želji da postignete željeni nivo hrskavosti.
- Da biste postigli najbolje rezultate, provjeravajte napredak tokom kuhanja i uklonite hranu kada dostigne željeni nivo smekšanja. Preporučujemo korišćenje termometra za instant očitavanje kako biste pratili unutrašnju temperaturu mesa i ribe.
- Da biste postigli najbolje rezultate, uklonite hranu odmah nakon završetka vremena kuhanja kako biste izbjegli prekućavanje.

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

- **Kako da prilagodim temperaturu ili vrijeme dok koristim jednu zonu?**
Izaberite aktivnu zonu, zatim pritisnite TEMP i koristite strelice da prilagodite temperaturu ili pritisnite TIME i koristite strelice da prilagodite vrijeme.
- **Kako da prilagodim temperaturu ili vrijeme dok koristim dvije zone?**
Izaberite željenu zonu, pritisnite TEMP i koristite strelice da prilagodite temperaturu ili pritisnite TIME i koristite strelice da prilagodite vrijeme.
- **Da li uređaj treba da se prethodno zagrijava?**
Uređaj ne treba da se prethodno zagrijava.
- **Mogu li da kuvam različite hrane u svakoj zoni i da ne brinem o unakrsnoj kontaminaciji?**
Da, obje zone su odvojene i imaju odvojene grijače i ventilatore.
- **Kako da pauziram odbrojanje?**
Tajmer za odbrojanje će se automatski pauzirati kada uklonite fioku iz uređaja. Ponovo umetnite fioku u roku od 15 minuta da biste nastavili kuhanje, ili će zona sa otvorenom fiokom biti otkazana.
- **Kako da pauziram jednu zonu kada koristim obje zone?**
Da biste pauzirali jednu zonu, prvo pritisnite dugme zone, a zatim pritisnite STOP/START. Da biste pauzirali obje zone, jednostavno pritisnite STOP/START.
- **Da li je fioka sigurna za postavljanje na radnu površinu?**
Fioka će se zagrijavati tokom kuhanja. Koristite oprez prilikom rukovanja i postavite je samo na otporne na toplotu površine.
- **Kada treba da koristim rešetku za hrskavost?**
Koristite rešetku za hrskavost kada želite da hrana bude hrskava. Rešetka podiže hranu u fiokama kako bi vazduh mogao da cirkuliše ispod i oko nje, čime se sastojci ravnomerno kuhaju.
- **Kada treba da koristim složene stalke za obrok?**
Koristite složene stalke kada želite da kuhate dva sloja hrane u jednoj fioci. Stavite povrće/skrob u donju polovinu fioke i proteine u gornju polovinu fioke. Nije preporučljivo miješati svježe i smrznute sastojke u istoj fioci. Za najbolje rezultate, kuvajte smrznute obroke u jednoj fioci.
- **Zašto moja hrana nije skuvana do kraja?**
Uvjerite se da je fioka potpuno umetnuta tokom kuhanja. Da biste postigli dosledno pečenje, uvjerite se da su sastojci raspoređeni u ravnomjernom sloju na dnu fioke bez preklapanja. Protresite fioku kako biste pomiješali sastojke radi ravnomerne hrskavosti. Temperatura kuhanja i vrijeme mogu se prilagoditi u bilo kojem trenutku tokom kuhanja. Jednostavno izaberite željenu zonu, pritisnite TEMP i koristite strelice da prilagodite temperaturu ili pritisnite TIME i koristite strelice da prilagodite vrijeme.
- **Zašto mi je hrana izgorela?**
Za najbolje rezultate, provjeravajte napredak tokom kuhanja i uklonite hranu kada dostigne željeni nivo smekšanja. Uklonite hranu odmah nakon završetka vremena kuhanja kako biste izbjegli prekućavanje.
- **Zašto se neki sastojci pomjeraju dok pržim na vrućem vazduhu?**
Povremeno, ventilator iz friteze na vrući vazduh može pomjerati laganu hranu. Koristite drvene čačkalice da učvrstite labavu laganu hranu, poput gornjeg komada hljeba na sendviču.
- **Mogu li da pržim vlažne, pohovane sastojke?**
Da, ali koristite odgovarajuću tehniku pohovanja. Važno je prvo prekriti hranu brašnom, zatim jajetom, a zatim prezlom. Čvrsto pritisnite prezle na pohovane sastojke, kako ventilator ne bi oduvao mrvice.
- **Zašto uređaj zvoní?**
Ili je hrana gotova ili označava da je druga zona započela kuhanje.
- **Zašto je ekran postao crn?**
Uređaj je u režimu čekanja. Pritisnite dugme za napajanje da biste ga ponovo uključili.
- **Zašto se na ekranu pojavljuje poruka "E"?**
Uređaj ne funkcioniše ispravno. Molimo kontaktirajte korisničku službu.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Nprestano se trudimo da unaprijedimo naše proizvode, stoga su specifikacije sadržane u ovom dokumentu podložne promjenama bez prethodne najave.

FOODI® i NINJA® su registrovane trgovinske marke u Evropskoj Uniji kompanije SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC.